

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

S T U D Y

You have Downloaded, yet Another Great
Resource to assist you with your Studies ☺

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexamapers.co.za





basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)

PAMPIRI YA 3 (P3)

PUDUNGWANA 2023

TATAISO YA HO TSHWAYA

MATSHWAO: 100

Tataiso ena ya ho tshwaya e na le maqephe a 16.

KAROLO YA A:**DITAELO HO BATSHWAYI****TATAISO YA HO TSHWAYA DITEMA TSA BOIQAPELO**

Moqoqo kapa ditema tsa kgokahano di ke ke tsa hloka sesupo leha e le sefe sa hore di badilwe tsa ba tsa abelwa matshwao ka tshwanelo. Sephetho sa matshwao a abetsweng ditema tsa boiqapelo e be se loketseng.

Ho se tshwane le kgutsufatsong moo ho nang le pehelo ya moedi o tlamang wa palo ya mantswe, Moqoqo kapa tema ya kgokahano ha e phalla ho ya ka boiqapelo mme e hohela mmadi, e tla be e le leeme ha ho tsepamiswa maikutlo hodima bolelele feela ho na le hore ho shejwe dikahare.

Molao ke hore:

- Ho se eketswe dikotlo kaha ruburiki ka boyona e na le dikotlo.



RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQQO – (MATSHWAO A 50)**SESOOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL) – SLKT****ELA TLHOKO:**

- Sebedisa ruburiki ena ka naked tsohle ha o lekanyetsa meqoqqo (Pampiri ya 3, Karolo ya A).
- Matshwao a 0-50 a arotswe ho ya ka dikgato tse 5 tsa ditthaloso.
- Lekgetheng la Dikahare, Puo le Setaele, tlhaloso e nngwe le e nngwe ya bokgoni e arotswe habedi ho hlahisa boemo bo hodimo le boemo bo tlase; boemo bo bong le bo bong bo na le tlhaloso ya bona.
- Lekgetha la sebopheho lona ha le a arolwa ka bokgoni bo nang le boemo bo hodimo le bo tlase.

RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQQO – SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE [MATSHWAO A 50]

Makgetha a ho Iekanyetsa	Phihello e babatsehang	Phihello e supang bokgoni	Phihello e mahareng	Phihello ya motheo feela	Phihello e haellang
DIKAHARE LE MORALO (Nehelano ya sehlooho) thophiso ya mehopolo le dintha, kelothoko ya baamohedi ba ditaba, malkeimisetso le maemoo	-Nehelano e babatsehang ho feia tebello e twaelehileng -Mehopolo ke e loketseng bohlale, e phephetsang monahano, ebile e sutsitse -O hlophistswe le ho hokelwa ka boqhetseke, ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo.	-Nehelano e ntle haholo -Mehopolo ke e loketseng ebile e kgahlisa ka bottalo le bopaki ba nehelano e butswitseng -O hlophistswe le ho hokelwa hantle haholo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo.	-Nehelano e kgotsotsang ho kgodisa ka tselae e amohelehang -O hlophistswe le ho momahane ka tselae e amohelehang ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo.	16–18	10–12
Boemo bo hodimo Bomeo bo tsitse	-Nehelano e tsileng matsoho leha e haellwa ke matshwao a boghetseke ba moqo o babatsehang -Mehopolo e sutsitse eng ebile e bontsha bophihlelo bo hodimo	-Nehelano e radilwe hantle -Mehopolo ke e loketseng, mme e thahasellisang -O hlophistswe le ho hokelwa hantle ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	-Nehelano e kgotsotsang ho kgodisa ka tselae e mahareng -Karolo ya mosebetsi e itseng e hlophistswe; -Ho na le boiteko bo itseng ba thophiso le momahano ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo.	13–15	7–9
MATSHWAO A 30	-Nehelano e tsileng matsoho leha e haellwa ke matshwao a boghetseke ba moqo o babatsehang -Mehopolo e sutsitse eng ebile e bontsha bophihlelo bo hodimo	-Nehelano e radilwe hantle -Mehopolo ke e loketseng, mme e thahasellisang -O hlophistswe le ho hokelwa hantle ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	-Nehelano e kgotsotsang ho kgodisa ka tselae e mahareng -Bopaki ba thophiso le momahano bo a thekeseta	0–3	0–3

Difupeweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntlo ho tumello

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotolo
Dikahare/Moralo (60%)	30	DM =
Puo/Setaele/Ho hlaola diphoso (30%)	15	PST =
Sebopheho (10%)	05	Seb =
Matshwao ohle	50	



Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlelo e babatsehang	Phihlelo e supang bokgoni	Phihlelo e mahareng	Phihlelo ya mothoefeeela	Phihlelo e haellang
PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOZO Sehalo, rejisetara, setaele le tlotontswe di loketsese sepho, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo maemo ka tsela e babatsehang -Tshebediso ya puo e boitshepo mme e tswile matsoho -Sehalo se kgahlisang ebile se le matla -O batla o hloka diphosotsa melaoo ya puo le tsa mopeleto -O radiiwe ka boqhetseke bo hliolang	14–15	11–12	8–9	5–6	0–3
Boeme bo hodimo Kgetho ya mantsewe Tshebediso ya puo le tiwaelo, matshwao a ho bala le mopeleto	-Sehalo, rejisetara, setaele le tlotontswe di loketsese sepho, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo ka botlalo -Tshebediso ya puo e matla mme ho sebeditswe sehalo se loketseng boholo ba nako -Bobalo ba mosebetsi ha o na diphosotsa melaao ya puo le mopeleto -O radiiwe hantle haholo	-Sehalo, rejisetara, setaele le tlotontswe di loketsese sepho, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo ka botlalo -Tshebediso ya puo e matla mme ho sebeditswe sehalo se loketseng boholo ba nako -Bobalo ba mosebetsi ha o na diphosotsa melaao ya puo le mopeleto -O radiiwe hantle haholo	-Sehalo, rejisetara, setaele le tlotontswe ha di a lokela sepho, baamohedi ba ditaba hammoho le maemo -Tshebediso ya puo ke lokileng bakeng sa ho fetisa moeletlo -Puo ya bonono e sebedistswe ho mattafatsa dikahare	-Sehalo, rejisetara, setaele le tlotontswe ha di a lokela sepho, baamohedi ba ditaba hammoho le maemo -Tshebediso ya puo ke lokileng bakeng sa ho fetisa moeletlo -Puo ya bonono e sebedistswe ho mattafatsa dikahare	-Tshebediso ya puo ha e uttwisisehe -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotontswe ha di a lokela baamohedi ba ditaba, sepho le maemo -Tlotontswe e haellang ho fetla tekanyo hoo nehelano e sa uttwisiseheng
MATSHWAO A 15	13	10	7	4	
Boeme bo tlae Kgetho ya nepahetseng -O batla o hloka diphosotsa melaoo ya puo le tsa mopeleto -O radiiwe ka bokgoni bo babatsehang	-Tshebediso ya puo ke e uttwahlalang, mme e loketseng ka kakaretso -Sehalo ke se matla, mme se loketseng -Ho ona le diphosotsa mmaialwa tsa melaao ya puo le tsa mopeleto -O radiiwe hantle	-Tshebediso ya puo ke e uttwahlalang, mme e loketseng ka kakaretso -Sehalo ke se matla, mme se loketseng -Ho ona le diphosotsa mmaialwa tsa melaao ya puo le tsa mopeleto -O radiiwe hantle	-Tshebediso ya puo ke e hlotvang -Ha ho phapano kapa ke e fokolang motswakong wa dipolelo -Tlotontswe e haella ka tsela e lkgethang	-Tshebediso ya puo ke e hlotvang -Ha ho phapano kapa ke e fokolang motswakong wa dipolelo -Tlotontswe e haella ka tsela e lkgethang	
SEBOPHEHO	5	4	3	2	0–1
 Makgetha a tema: mopeleto ya dipolelo le kgodiso ya diratswana le bolelele bo hlokehlang	-Kgodiso ya sehlooho ke e babatsehang -Dinthla tse phethahetseng ka botlalo -Dipolelo le diratswana di bopilwe hantle ka tsela e babatsehang	-Kgodiso ya dinthla ke e uttwisisehang, mme e hodisang sehlooho -O momanane -Dipolelo le diratswana di a uttwisisehang ebile di tswakiwe	-Dinthla tse loketseng di a hodiswa -Dipolelo le diratswana di bopilwe hantle -Moqogqo o ntse o na le moeletlo	-Dinthla tse itseng di a uttwahlala -Dipolelo le diratswana di na le diphosotsa -Moqogqo o ntse o na le moeletlo	-Dinthla tse hlokehlang di a haella -Dipolelo le diratswana di fosahetse -Moqogqo ha o na moeletlo
MATSHWAO A 5	43–50	33–40	23–30	13–20	0–10
MATSHWAO					


Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotolo
Dikahare/Moralo (60%)	30	DM =
Puo/Setaele/Ho hlaola diphoso (30%)	15	PST =
Sebopheho (10%)	05	Seb =
Matshwao ohle	50	




KAROLO YA A: MOQOQO**TATAISO YA SEBOPEHO SA DITEMA TSA MOQOQO**


Mefuta ya Ditema	Moqoqo wa Phetelo/o halosang	Moqoqo wa Boimamelo/ditema tsa Dinnete	Ditema tsa Kgohelo/ ngangisano/ o sa nkeng lehlakore
Sebopoho sa ka ntle	<ul style="list-style-type: none"> • Sehlooho • Selelekela • Mmele • Phethelo 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehlooho • Dihloohwana • Selelekela • Mmele • Phethelo 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehlooho • Selelekela • Mmele • Phethelo
Sebopoho sa seratswana	<u>Mohato/ Setepe</u> <p>Moralo wa mantla o hatellang hodima ditsela tse itseng tsa ho etsa dintlo le tsa phetelo tse itshetlhileng hodima thahlamano ya diketsahalo ho latela nako.</p>	<u>Ketane</u> <p>Dipolelo tse hlahang di latelana di hokahantswe ke polelo e thang pele.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polelo ya mohopo wa sehlooho • Dipolelo tsa tlatsenso <p>Polelo ya mohopo wa sehlooho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipolelo tsa tlatsenso ho bontsha tlahlamano ya diketsahalo. 	<p>Mokolokotwane</p> <p>Mathathama a dingangisano/dinnete tse phaelletsweng ho tshehetsa nthla e itseng.</p> <p>Botsitso</p> <p>Ho tshehetsa mahlakore ka bobedi ka dingangisano tse leka-lekanang mabapi/kgahlanong le nthha-kgolo, e le ho fana ka teka-tekano lehlakoreng ka leng.</p> <p>Ngangisano:</p> <p>Selelekela – nthakemo e hlake</p> <p>Mmele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polelo ya mohopo wa sehlooho • Dingangisano tse latelwang ke dithhaloso



		<p>Phethelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgothaletso • Kgutsufatso/phethelo • Nithakemo e hlahelle <p>O sa nkeng lehlakore:</p> <p>Selelekela – nthakemo e hlake</p> <p>Mmele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polelo ya monopolo wa sehlooho • Dipolelo tse tshehetsang • Dintla tse kgahliong le sehlooho & mabaka. <p>Phethelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgothaletso • Kgutsufatso/phethelo • Nithakemo e hlahelle 	
Makgetha	<ul style="list-style-type: none"> • Di re qoqela ka pale e mabapi le motho/batho, sebaka le nako ya diketsahalo. • Di na le mopheti kapa mongodi wa pale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fana ka tsebo kapa thahisoleseding ya nnene. 	<ul style="list-style-type: none"> • Di ikemiseditse ho hohela/ho okaoketsa maiikutlo kapa diketsoso tsa mmadi.



Makgetha a puo	<ul style="list-style-type: none"> Puo ya semmuo kapa eo e seng ya semmuo Lekgathe lefetile le sebediswa haholo. Mahokedi a kang kamora, yaba, pele ho moo, pele, kahoo, jj. 	<ul style="list-style-type: none"> Puo ya semmuo Lekgathe lejwale le a sebediswa. Puo e sa bontsheng maikutlo a mongodi (Jakone) puo e sebediswang lekaleng le ikgethileng la tsa mosebetsi. Sehalo sa semmuo 	<ul style="list-style-type: none"> Puo e tobang taba e a sebediswa. Puo ya bonono, e kang ya mekgabisopuo. E hlaha eka e tseba matswalo le ditabatabelo tsa rona kahoo di sebedisa monyetla oo ho okaoketsa maikutlo a babadi. E hlahisa dikgopololo-taba eka ke taba. ditshwantsho & tshebediso ya mmala. Dingangisano tse sekametseng lehlakoreng le leng.
-----------------------	---	--	---



POTSO YA 1

1.1 **Eo ketsahalo e ile ya fetola bophelo ba ka.**

- Sebopoho Selelekela
 Mmele
 Qetelo

Dikahare: Di hlakise ketsahalo le hore e ile ya fetola bophelo ba hae ka tsela e jwang. [50]

1.2 **Ke tjena ka lebaka la moruo wa Afrika Borwa.**

- Sebopoho Selelekela
 Mmele
 Qetelo

Dikahare: Di hlakise ditlamorao tse tlisitsweng ke moruo wa Afrika Borwa bophelong ba hae. [50]

1.3 **Sephetho sa tlhahlobo ya ngaka sa etsa hore bosiu bo se ke tonne mahlo.**

- Sebopoho Selelekela
 Mmele
 Qetelo

Dikahare: Di hlakise seabo sa sephetho sa tlhahlobo ya ngaka maikutlong a hae le kamoo se ileng sa mo toutisa kateng. [50]

1.4 **Ho dumela ho ithutela mosebetsi oo batswadi ba o ratelang wona ho ka ba bolokela tjhelete. Na o a dumela?**

- Sebopoho Selelekela
 Mmele
 Qetelo

Dikahare: Dikahare di totobatse hore ho dumela ho ithutela mosebetsi oo batswadi ba o ratelang wona ho ka ba bolokela tjhelete jwang.

Kapa

Di totobatse ka bottlalo hore ha se ho dumela ho ithutela mosebetsi oo batswadi ba o ratelang wona ho ka ba bolokelang tjhelete. [50]

1.5 **Dintle le dimpe tsa maemo a lehodimo a dulang a fetoha ka tsela e sa tlwaelehang.**

- Sebopoho Selelekela
 Mmele
 Qetelo

Dikahare: Ditaba tsa moqoqo di tshehetse mahlakore a mabedi, lehlakore la dintle le la dimpe tsa maemo a lehodimo a dulang a fetoha ka tsela e sa tlwaelehang. [50]



1.6 – 1.8 **Ditshwantsho**

Dikahare tse ka lebellewang:

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o sheba setshwantsho mme a qoqe ka seo se se qholotsang maikutlong a hae.
- Moqoqo wa hae o tshwanetse ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho seo ho qoqwang ka sona ka tsela e hlakileng.
- Moqoqo o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe.

[50]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: **50**



RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E TELELE – SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE [MATSHWAO A 30]

Makgetha a ho leknyetsa	Phihlello e babatselang	Phihlello e supang bogoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya mothao feela	Phihlello e haellang
DIKAHARE, MORALOE SEBOPHEO	15–18	11–14	8–10	5–7	0–4
-Nehelano e bontshang haholo ho feta ditebello tse twaeihiling -Mehopolo e matla, e butswitseng -Tihophiso ya menopolo; -Sepheo, baamohedi ba ditaba, makgetha a tema le maemo.	-Nehelano e ntle haholo, e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta wa tema -Nehelano e tsepame - ha e kgere -Mehopolo le dikahare di momahane, mme di manollswe hantle aholo ka dimthi tse tshehetsang sehlooho -Sebopheo ke se loletseng se nang le diphosou tse mmalwa haholo -Nehelano e manollswe ka boqhetseke mme dimthi tsehlooho di tshehetsa sehlooho -Sebopheo ke se nepahetseng ka bottalo	-Nehelano e lekaneng, e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta wa tema -Nehelano ha e a tsepame ka ho pheithahala – ho na le ho kgera ho iseng -Mehopolo le dikahare di momahano e lekaneng feela -Ke dintla tse itseng feela tse tshehetsang sehlooho -Ka kakareiso, sebopheo se nepahetseng leha se na le diphosou tse itseng	-Nehelano ya mothao e bontshang tsebo e itseng ya makgetha a mofuta wa tema -Mosebetsi o na le isepamo e itseng empa o a kgera -Ha se ka dinako isiohle mehopolo le dikahare di momahano -Sehlooho se tshehetswa ke dintla tse mmalwa -Meiao ya sebopheo e sebedisitswe ka boholtso bo haholo -Kgaello e itseng ya tsa bohlokwa	-Nehelano e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema -Moelio o nyotobetse ke ho kgera ho hoholo -Mehopolo le dikahare ha na momahano -Ke dintla tse mmalwa haholo tse tshehetsang sehlooho -Ha ho boiteko ba ho sebedisa meiao ya sebopheo -Sebopheo ke se nepahetseng ka bottalo	-Nehelano e totobatsa kgaello ya makgetha a mofuta ona wa tema -Moelio o nyotobetse ke ho kgera ho hoholo -Mehopolo le dikahare ha na momahano -Ke dintla tse mmalwa haholo tse tshehetsang sehlooho -Ha ho boiteko ba ho sebedisa meiao ya sebopheo -Sebopheo ke se nepahetseng ka bottalo
PUO SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO	10–12	8–9	6–7	4–5	0–3
-Sehalo, rejistara, setaele le tlotiontswe di loketsse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo ka bottalo -Sehalo, rejistara, setaele, maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo ka bottalo -Meiao ya puo e nepahetseng ka bottalo ebile nehelano e bopehile hantle -Tihophiso ya puo, tshebediso ya puo, tihophiso ya puo, tshebediso ya puo, kgetho ya nantswe, maishwao a ho bala le mopeleto.	-Sehalo, rejistara, setaele le tlotiontswe di loketsse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo ka bottalo -Sehalo, rejistara, setaele le tlotiontswe di loketsse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Mosebetsi o na le diphosou tse itseng tsa melao ya puo; -Tlotiontswe e lekaneng diphosou -Tlotiontswe e ntle haholo -Mosebetsi boholtso ha o na diphosou.	-Sehalo, rejistara, setaele le tlotiontswe di loketsse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Mosebetsi o na le diphosou tse itseng tsa melao ya puo; -Tlotiontswe e lekaneng diphosou -Tlotiontswe e haellang -Mosebetsi boholtso ha o na diphosou.	-Sehalo, rejistara, setaele le tlotiontswe di loketsse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo ka bottalo -Tshebediso ya puo e fosahetseng sebopheo -Tlotiontswe ha e a lokela sepho -Moelio o nyotobetse	-Sehalo, rejistara, setaele le tlotiontswe di loketsse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Mosebetsi o na le diphosou tse itseng tsa melao ya puo; -Tlotiontswe e lekaneng diphosou -Tlotiontswe ha e a lokela sepho -Moelio o nyotobetse	-Sehalo, rejistara, setaele le tlotiontswe di loketsse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Mosebetsi o na le diphosou tse itseng tsa melao ya puo; -Tlotiontswe e lekaneng diphosou -Tlotiontswe ha e a lokela sepho -Moelio o nyotobetse
MATSHWAO A: 12	25–30	19–23	14–17	9–12	0–7
MATSHWAO					

Makgetha a Tekanyetsa	Matshwao	Senotollo
Dikahare/Moraloi/Sebopheo (60%) Puo/Setaele/Ho hlaola diphosou (40%)	18 12	DMS = PST =
Matshwao ohle	30	

Difupeweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetla

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE**POTSO YA 2****2.1 LENGOLO LA SEMMUSO (KOPO)**

Sebopheho:

- Diaterese di pedi. Aterese ya *mongodi* wa lengolo o e ngola ho tlaha bohareng ba leqephe ho leba ka letsohong le letona, e nto latelwa ke *letsatsi, kgwedi le selemo*, feela jwalo ka lengolong la setlwaedi.
- Kamora aterese o tlola mola o ngole mohla.
- Aterese ya ya *ngollwang* (moamohedi) o e ngola ka letsohong le letshehadi.
- Aterese ya moamohedi o e qala ka maemo a tshebetso eo o mo ngollang, ebe o latela ka aterese ya hae ka botlalo.
- Tlaza aterese o ngola *tumediso* (monghadi, mofumahadi kapa mofumahatsana/ mohlomphehi).
- Tlaza tumediso o tlola *mola, ebe o ngola mola wa sehlooho, e leng o akaretsang dikahare tsa lengolo, o sehele mola ebang o o ngotse ka ditlhaku tse nyenyane. Ha o ngotse sehlooho ka tlhaku tse kgolo, ha o sehele mola.*
- Kamora mola wa sehlooho ngola seratswana sa selekela seo e leng ntshetsopele ya ditaba.
- Ho feta mona seratswana se seng le se seng ke se matlafatsang taba eo o buang ka yona. Tlola mola dipakeng tsa diratswana.
- Qetelo le yona ke ya puo ya semmuso, mme o ka e ngola e le 'Ka botshepehi', 'Ka boikokobetso', jj.
- O lokela ho saena o nto ngola mabitso ka botlalo.
lebitso ka hodimo.

Dikahare:

- Mohlahlobuwa a hlakise sepheo sa lengolo sehloohong sa lona.
- Ho totobale hore mookamedi wa lekgotla la baithuti o lebisa kopo efe ho mosuwehlooho.
- A nehelane ka dintlha tse tla nnetefalletsa mosuwehlooho hore e feela sena e le kgoba e lokelwang ho phallelwa.
- Sehalo sa lengolo lena se bontshe tlhompho.

[30]

2.2 LENANETSAMAISO LE METSOTSO YA KOPANO

Sebopheho:

- Le boptjwe ka dihloowana tse itseng (pulo ya kopano, tlhomamiso ya kopano, ba teng le ba siyo jj.).
- Le bontshe tatellano ya dihloowana tse e bopang.
- Le bontshe tshebediso ya sehalo se dumellanang le mofuta wa kopano.

Dikahare:

- Le bontshe mofuta wa kopano.
- Le bontshe letsatsi la kopano.
- Le bontshe sebaka/tulo ya kopano.
- Le bontshe ajenda/lenanetaba le nang le dintlha tse sa fetoheng tsa ka mehla.
- Metsotsa e dumellane le lenanetaba.
- Metsotsa e saenwe ke mongodi le modulasetulo.

[30]

2.3 ATIKELE E YANG KORANTENG

Sebopoho:

- E ba le sehlooho se matla se bileng se hohela mahlo a mmadi, mme se fupere mohopolo wa sehlooho.
- Lebitso la moqolotsi wa ditaba hangata le hlahiswa ka mongolo o motenya ka ditlhaku tse kgolo ka hodimo ho seratswana sa pele.
- Seratswana se leleklang ke ditaba tsa atikele tse tsebisang mmadi dintlha tsa bohlokwa, tse kang ho etsahala eng, ke mang, ho kae, neng, hobaneng le hore tsohle di tla latela jwang.
- Hangata atikele ya koranta e arolwa ka dikholomo tse pedi/tharo tse bopilweng ka diratswana tse kgutshwane,
- A qale seratswana se setjha harenanya feela.
- Ditaba tsa hae a di hlahise ka sebopoho sa phiramiti/fanele e shebileng tlase; a hlahise ditaba le tlhahisoleseding e bohlokwahlokwa pele, ho theoha jwalo ho isa ho e seng bohlokwa hakaalo.

Dikahare:

- Sepheo sa atikele se hlake, se bontshe keletso setjhabeng.
- O tsebise mmadi hore lefu leo ho buuwang ka lona ke lefe, le *bakwa ke eng* le hore batho ba ka ipaballa jwang kgahlanong le lona.
- Sehalo se hloke tshekamelo, se se bontshe maikutlo a mongodi.
- Ngola atikele ya hao ho hlahi lehlakoreng la mmuuwa (yena kapa bona, *yona*, *tsona*, *jj*);
- Moo o qotsang kapa moo o nehelanang ka bopaki teng, sebedisa puo *ya mmui* le matshwao a di-a-bulwa-di-a-kwalwa.
- Sebedisa dipolelo tse ho lekgathe lejwale le ho lekgathe lefetile.
- Phetelong mongodi a ka fana ka tharollo/ ditshitshinyo qakeng eo.

[30]

2.4 PUISANO

Sebopoho:

- Matshwao a *di-a-bulwa-di-a kwalwa* ("...") ha a sebediswe ntla feela ha o qotsa puo/mantswe a sebui se tummeng;
- Lebitso la sebui le ngolwe ka letsohong le letshehadi la leqephe mme le latelwe ke letshwao la *kgutlopedi* (jk. *Moleboheng* :);
- Tlhaloso ya tlatsetso (jwalo ka ho terama), e kang ditaelo tsa hore ho itseng ho etswa jwang kapa ho buuwa jwang, e ngolwa ka masakaneng;
- A ka tlole mola dipakeng tsa sebui ka seng ho etsa hore mosebetsi o balehe habonolo esita le ho ba makgethe.
- Polelo e nngwe le e nngwe e be karabelo ya puo e sa tswa buuwa.
- Sehalo le rejisetara di itshetlehe kamanong ya dibui tse buisanang mme di dumellane le maemo.

Dikahare:

- Puisano e be dipakeng tsa mothuti le motswala wa hae.
- Ka mehla e ngolwe e le ho puommui.

[30]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:

30



RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E KGUTSHWANE - SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE [MATSHWAO A 20]

Makgetha a ho leknyetsa	Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bogoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
DIKAHARE; MORALO LE SEBOPHEO	10–12	8–9	6–7	4–5	0–3
-Nehelano e babatsehang e supang bogoni bo ikgettang; -Mehopolo e matla, e butswiseng; -Tsebo e batisi ya makgetha a mofuta ona wa tema; -Mosebetsi ha o kgere, o tsepame; -Mehopolo le dikahare ke tse momahaneng; -Sepheo, baamohedi ba ditaba, makgetha a tema le maemo.	-Nehelano e ntle haholo, e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema; -Mosebetsi na o kgere, o tsepame; -Mehopolo le dikahare di na le momahaneng, tse halotsweng ka tsela e supang bogoni nmme di tshehetisa sehlooho; -Sebopheo ke se loketseng se nang le diphosho tse mmalwa. -Dinthla tsohle di tshehetisa sehlooho; -Sebopheo ke se loketseng ka kakaretso empa se nang le diphosho.	-Nehelano e lekaneng e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema; -Mosebetsi ha o na tsepamo e itseng empa o a kgera; -Ha se ka dinako tsolie mehopolole dikahare di momahaneng. sehlooho se tshehetiswa ke dintlha tse mmalwa; -Sebopheo se foofo feela, mme se na le bohlotsa bo hoholo; -Kgaello e matla ya tse itseng tsa bohlokwa.	-Nehelano ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema; -Mosebetsi o na le tsepamo e itseng empa o a kgera; -Ha se ka dinako tsolie mehopolole dikahare ha na momahaneng; -Ke dintlha tse mmalwa haholo tse tshehetisa sehlooho; -Ha ho boiteko ba ho sebedisa melao ya sebopheo.	-Nehelano e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema; -Moelelo o nyotobetswa ke hogera ho hoholo; -Mehopolo le dikahare ha na momahaneng; -Ke dintlha tse mmalwa haholo tse tshehetisa sehlooho; -Ha ho boiteko ba ho sebedisa melao ya sebopheo.	-Nehelano, relijistara, setaele le tlotlontswe di loketse malikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo;
MATSHWAO A: 12 PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO	7–8	5–6	4	3	0–2
-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse malikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; ka tseli e mahareng; -Tshebediso ya tuo e nepahetise tsela e babatsehang; -Tshebediso ya tuo e nepahetise ebole e bopeli hantle; -Mosebetsi ha o na diphosho. -Tshebediso ya tuo, tseba le maemo; -Tshebediso ya tuo, kgetho ya mantswe, matshwad a ho bala, le mopelelo.	-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse malikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; ka tseli e mahareng; -Tshebediso ya tuo e nepahetise tsela tsa tshebediso ya tuo; -Tshebediso ya tlotlontswe ke e lekaneng; -Diphosho ha se tse nyotobetsang moeletlo.	-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse malikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; -Tshebediso ya tuo e nepahetise tsela tsa tshebediso ya tuo; -Tshebediso ya tlotlontswe ke e lekaneng; -Diphosho ha se tse nyotobetsang moeletlo.	-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse malikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; -Tshebediso ya tuo e nepahetise tsela tsa tshebediso ya tuo; -Tshebediso ya tlotlontswe ke e lekaneng; -Diphosho ha se tse nyotobetsang moeletlo.	-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse malikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; -Tshebediso ya tuo e nepahetise tsela tsa tshebediso ya tuo; -Tshebediso ya tlotlontswe ke e lekaneng; -Diphosho ha se tse nyotobetsang moeletlo.	-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse malikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo;
MATSHWAO A: 8 MATSHWAO	17–20	13–5	10–11	7–8	0–5

Makgetha a Tekanyetsa	Matshwao	Senotilo
Dikahare/Moralo/Sebopheo (60%) Puo/Setaele/Ho hlaola diphosho (40%)	12 8	DMS = PST =
Matshwao ohle	20	

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE**POTSO YA 3****3.1 PAMPITSHANA YA TLHAHISOLESEDING**

Sebopheho:

- Tlhahisoleseding e hlophiswe ka dihlooho le dihloohwana.
- Tlhahisoleseding e atisa ho ba le ditshwantsho.

Dikahare:

- Diratswana di be kgutshwane hore moelelo wa thekiso ya sehlahiswa o tle o hlakele bareki.
- Dipolelo di be kgutshwane, mme di tobe taba.
- Ho sebediswe puo e susumetsang.
- Sehalo e be se nang le tshusumetso ho bareki.

[20]**3.2 FEISIBUKU**

Sebopheho:

- A be le akhaonto ya feisibuku e sebetsang e bonahalang ka letshwao la 
- E fetise molaetsa ka tsela ya seteithase.
- E se qale ka tumediso nakong eo a ngolang molaetsa.
- E ka ba le ditshwantsho molaetseng.
- Ho se sebediswe puo ya semmuso.
- Sehalo le maikutlo e be tse dumellanang le mofuta wa molaetsa o romellwang.

Dikahare:

- Molaetsa wa sebini se ngolang, o hlakise maikutlo a sona a thoholetso eo se e fetisetsang ho sebinimmoho le sona.
- Ditaba tsa sona di bontshe kgothalletso eo se e lebisang ho sebinimmoho le sona, e tla tsosollosa tjantjello le lerato mminong.
- Sehalo le tlotlontswe di dumellane le ditaba tsa feisibuku.

[20]**3.3 DITAELO**

Sebopheho:

- Di tlameha ho ngolwa ka lenane la dintlha tse bontshang tatellano ya tsona.

Dikahare:

- Ditaelo di lokela ho ngolwa di le ho sekaotaelo temekisong ya tumelo.
- Tatellano e nepahetseng ke ya bohlokwa.
- A lotomanye dintlha tsohle tseo dibapadi di tlamehang ho di etsa nakong ya boikwetliso.
- A hlakise ka ho phethahala hore mohato ka mong oo di lokelang ho o latela o bohlokwa hakae boikwetlisong bona ba tsona.
- A sebedise puo e hlakileng e bile e otlolohile le sehalo se tsamaellanang le mofuta ona wa tema di lokela ho sebediswa.

[20]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C:
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:****20****100**